

**167.**

Na osnovu člana 95 tačka 6 Ustava Crne Gore, Predsjednik Crne Gore donosi

**UKAZ  
O OPOZIVU SA DUŽNOSTI  
IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE AMBASADORKE CRNE GORE U REPUBLICI  
BUGARSKOJ**

**I**

Opoziva se Snežana Radović sa dužnosti izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Republici Bugarskoj, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Sofiji.

**II**

Ministar vanjskih poslova izvršiće ovaj ukaz.

**III**

Ovaj ukaz stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 01-117/2

Podgorica, 3. februara 2022. godine

**Predsjednik Crne Gore,  
Milo Đukanović, s.r.**

168.

Na osnovu člana 109 stav 1 Zakona o bezbjednosti hrane ("Službeni list CG", broj 57/15), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo je

**PRAVILNIK**  
**O USLOVIMA ZA UVOZ I IZVOZ HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE RADI**  
**PRAĆENJA NIVOA RADIOAKTIVNOSTI ZBOG INCIDENTA U NUKLEARNOJ**  
**ELEKTRANI U ČERNOBILU\***

**Predmet**

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi za uvoz i izvoz hrane i hrane za životinje iz člana 109 Zakona o bezbjednosti hrane, radi praćenja nivoa radioaktivnosti zbog incidenta u nuklearnoj elektrani u Černobilu.

**Primjena**

Član 2

(1) Ovaj pravilnik primjenjuje se na hranu i hranu za životinje utvrđenu posebnim propisom kojim se uređuju maksimalno dozvoljene količine radioaktivne kontaminacije ili koja je porijeklom ili je poslata iz zemalja iz Priloga 1.

(2) Ovaj pravilnik ne primjenjuje se na pošiljke čija je bruto masa manja od 10 kg svježeg proizvoda ili 2 kg suvog proizvoda i to na pošiljke koje:

- 1) se šalju kao trgovački uzorci, laboratorijski uzorci ili izložbeni eksponati, koji nisu namijenjeni za stavljanje na tržište;
- 2) čine dio ličnog prtljaga putnika i namijenjene su za njihovu ličnu potrošnju ili upotrebu;
- 3) nekomercijalne pošiljke koje se šalju fizičkim licima i nijesu namijenjene za stavljanje na tržište;
- 4) pošiljke namijenjene u naučne svrhe.

(3) Za pošiljke iz stava 2 tač. 2 i 3 ovog člana vlasnik ličnog prtljaga, odnosno primalac pošiljke daje pisanu izjavu o namjeni proizvoda, po potrebi.

**Značenje izraza**

Član 3

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

- 1) **granično inspeksijsko mjesto** (*border control post*) je mjesto i pripadajući objekti koji su određeni za vršenje službenih kontrola hrane i hrane za životinje;
- 2) **kontrolno mjesto** (*control post*) je mjesto puštanja u slobodan promet, skladište, poslovne prostorije subjekta u poslovanju hranom ili hranom za životinje i carinsko skladište;
- 3) **pošiljka** (*consignment*) je određeni broj životinja ili količina robe koju pokriva isti službeni sertifikat, službena potvrda ili bilo koji drugi dokument, koja se prevozi istim prevoznim sredstvom i koja dolazi iz istog područja ili iste zemlje i koja pripada istom tipu, klasi ili opisu, osim roba koja podliježu uslovima iz posebnog propisa koji uređuje zdravstvenu zaštitu bilja.

**Uslovi za uvoz**

Član 4

(1) Hrana i hrana za životinje data u Prilogu 2 može se uvoziti u Crnu Goru, ako akumulirane maksimalno dozvoljene količine radioaktivne kontaminacije cezijuma-137 ne prelaze:

1) 370 Bq/kg za mlijeko i proizvode od mlijeka i za hranu za odojčad (dijete mlađe od 12 mjeseci) i malu djecu (dijete od jedne do tri godine života);

- 2) 600 Bq/kg za ostale proizvode.
- (2) Pošiljke iz stava 1 ovog člana treba da:
- 1) prati sertifikat izdat na obrascu 1 od strane nadležnog organa za bezbjednost; i
  - 2) su označene identifikacionom oznakom koja se navodi u zajedničkom zdravstvenom ulaznom dokumentu (u daljem tekstu: ZUD) radi trenutne i potpune identifikacije pošiljke i njenog odredišta u skladu sa posebnim propisom o načinu vršenja službene kontrole hrane neživotinjskog porijekla i hrane za životinje neživotinjskog porijekla.
- (3) Sertifikat iz stava 2 tačka 1 ovog člana:
- 1) treba da sadrži identifikacionu oznaku iz stava 2 tačka 2 ovog člana za pošiljku na koju se odnosi;
  - 2) izdaje se prije nego što pošiljka na koju se odnosi napusti nadzor organa uprave nadležnog za bezbjednost hrane države izvoznice koji izdaje sertifikat;
  - 3) važi najviše četiri mjeseca od datuma izdavanja, a najviše šest mjeseci od datuma dobijanja rezultata laboratorijskog ispitivanja iz stava 5 ovog člana.
- (4) Sertifikatom se potvrđuje da su proizvodi usaglašeni sa propisanim maksimalno dozvoljenim količinama iz člana 1 stav 1 ovog pravilnika.
- (5) Sertifikat treba da prati izvještaj o izvršenim laboratorijskim ispitivanjem uzoraka proizvoda u pošiljci uzetih od strane nadležnog organa za bezbjednost hrane države izvoznice.

### **Kontrole pri uvozu**

#### **Član 5**

- (1) Pošiljke proizvoda iz člana 2 stav 1 podliježu službenim kontrolama od strane graničnih fitosanitarnih inspektora pri ulasku u Crnu Goru preko graničnog inspeksijskog mjesta (*border control post*) i kontrolnim mjestima (control post) - mjesto puštanja u slobodan promet, skladište, poslovne prostorije subjekta u poslovanju hranom ili hranom za životinje i carinsko skladište.
- (2) Granični fitosanitarni inspektor na graničnom inspeksijskom mjestu vrši identifikacioni i fizički pregled, uključujući uzimanje uzoraka za laboratorijsko ispitivanje prisutnosti cezijuma-137, sa učestalošću od 100 %.
- (3) Organ uprave nadležan za carinu može pustiti u promet pošiljku proizvoda iz člana 2 stav 1 nakon dobijanja ZUD-a kojim se potvrđuje da pošiljka ispunjava propisane uslove.

### **Uslovi za izvoz iz Crne Gore u Evropsku Uniju**

#### **Član 6**

- (1) Proizvodi iz člana 2 stav 1 ovog pravilnika mogu se izvoziti iz Crne Gore u Evropsku uniju ako su akumulirane maksimalno dozvoljene količine radioaktivne kontaminacije cezijuma-137 iz člana 4 stav 1 ovog pravilnika.
- (2) Pošiljke iz stava 1 ovog člana koje se izvoze treba da:
- 1) prati sertifikat izdat na obrascu 1; i
  - 2) su označene identifikacionom oznakom koja se navodi u zajedničkom zdravstvenom ulaznom dokumentu radi trenutne i potpune identifikacije pošiljke i njenog odredišta u skladu sa posebnim propisom o načinu vršenja službene kontrole hrane neživotinjskog porijekla i hrane za životinje neživotinjskog porijekla.
- (3) Sertifikat iz stava 2 ovog člana izdaje fitosanitarni inspektor.
- (4) Sertifikat iz stava 3 ovog člana:
- 1) treba da sadrži identifikacionu oznaku iz stava 2 tačka 2 ovog člana za pošiljku na koju se odnosi;
  - 2) izdaje se prije nego što pošiljka na koju se odnosi napusti nadzor fitosanitarnog inspektora koji izdaje sertifikat;

- 3) važi najviše četiri mjeseca od datuma izdavanja, a najviše šest mjeseci od datuma dobijanja rezultata laboratorijskog ispitivanja iz stava 5 ovog člana.
- (4) Sertifikat iz stava 2 ovog člana izdaje se elektronski ili u papirnoj formi ili kroz sistem za upravljanje informacijama za službene kontrole (IMSOC).
- (5) Sertifikatom se potvrđuje da su proizvodi usaglašeni sa propisanim maksimalno dozvoljenim količinama iz člana 1 stav 1 ovog pravilnika.
- (6) Sertifikat treba da prati izvještaj o izvršenim laboratorijskim ispitivanjem uzoraka proizvoda u pošiljci uzetih od strane fitosanitarnog inspektora.

### **Kontrole pri izvozu**

#### **Član 7**

Pošiljke proizvoda iz Priloga 2 porijeklom iz zemalja iz Priloga 1 podliježu službenim kontrolama od strane fitosanitarnih inspektora na graničnom inspekcijskom mjestu i kontrolnim mjestima (control post) a to su mjesto puštanja u slobodan promet, skladište, poslovne prostorije subjekta u poslovanju hranom ili hranom za životinje i carinsko skladište.

### **Prilozi i obrazac**

#### **Član 8**

Prilozi 1 i 2 i Obrazac 1 čine sastavni dio ovog pravilnika.

### **Stupanje na snagu**

#### **Član 9**

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

\* U ovaj pravilnik prenijete su odredbe Implementirajuće Regulative Komisije (EU) 2020/1158 od 5. avgusta 2020. o uslovima koji uređuju uvoz hrane i hrane za životinje porijeklom iz trećih zemalja nakon nesreće u nuklearnoj elektrani u Černobilu

Broj: 05-312/21-14999/2  
Podgorica, 24. januara 2022. godine

Ministar,  
mr **Aleksandar Stijović**, s.r.

## LISTA ZEMALJA

Albanija  
 Bjelarusija  
 Bosna i Hercegovina  
 Kosovo (1)  
 Sjeverna Makedonija  
 Moldavija  
 Rusija  
 Srbija  
 Švajcarska  
 Turska  
 Ukrajina  
 teritorije Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije, bez Sjeverne Irske

(1) UNHCR 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda.

## LISTA PROIZVODA

TO Tarifna oznaka	Naziv
ex 0709 51 00	jestive gljive iz roda šampinjona ( <i>Agaricus</i> ), svježe ili rashlađene, osim gljiva iz uzgoja
ex 0709 59	ostale gljive, svježe ili rashlađene, osim gljiva iz uzgoja
ex 0710 80 61	jestive gljive iz roda šampinjona ( <i>Agaricus</i> ) (nekuvane ili kuvane u pari ili vodi), zamrznute, osim gljiva iz uzgoja
ex 0710 80 69	ostale gljive (nekuvane ili kuvane u pari ili vodi), zamrznute, osim gljiva iz uzgoja
ex 0711 51 00	jestive gljive iz roda šampinjona ( <i>Agaricus</i> ), privremeno konzervisane (npr. sumpor dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim rastvorima za konzervisanje), ali u tom stanju nepodesne za neposrednu potrošnju, osim gljiva iz uzgoja
ex 0711 59 00	ostale gljive, privremeno konzervisane (npr. sumpor dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim rastvorima za konzervisanje), ali u tom stanju nepodesne za neposrednu potrošnju, osim gljiva iz uzgoja
ex 0712 31 00	jestive gljive iz roda šampinjona ( <i>Agaricus</i> ), suve, cijele, rezane, rezane na kriške, lomljene ili u prahu, ali dalje nepripremljene, osim gljiva iz uzgoja
ex 0712 32 00	Judino uvo ( <i>Auricularia</i> spp.), suvo, cijelo, rezano, rezano na kriške, lomljeno ili u prahu, ali dalje nepripremljeno, osim gljiva iz uzgoja
ex 0712 33 00	bijele želatinozne gljive- sluzavke ( <i>Tremella</i> spp.), suve, cijele, rezane, rezane na kriške, lomljene ili u prahu, ali dalje nepripremljene, osim gljiva iz uzgoja
ex 0712 39 00	ostale gljive, suve, cijele, rezane, rezane na kriške, lomljene ili u prahu, ali dalje nepripremljene, osim gljiva iz uzgoja
ex 2001 90 50	gljive, pripremljene ili konzervirane u sirćetu ili sirćetnoj kisjelini, osim gljiva iz uzgoja
ex 2003	gljive i tartufi, pripremljeni ili konzervisani na drugi način, osim u sirćetu ili sirćetnoj kisjelini, osim gljiva iz uzgoja
ex 0810 40	divlje brusnice, divlje borovnice i drugo divlje voće roda <i>Vaccinium</i> , svježe
ex 0811 90 50	divlje evropske samonikle borovnice ( <i>Vaccinium myrtillus</i> ), nekuvane ili kuvane u pari ili vodi, smrznute, bez obzira da li sadrže dodati šećer ili druge zaslađivače ili ne
ex 0811 90 70	divlje kanadske borovnice ( <i>Vaccinium myrtilloides</i> ) i američke niskogrmaste borovnice ( <i>Vaccinium angustifolium</i> ), nekuvane ili kuvane u pari ili vodi, smrznute, bez obzira da li sadrže dodati šećer ili druge zaslađivače ili ne
ex 0812 90 40	divlje evropske samonikle borovnice ( <i>Vaccinium myrtillus</i> ), privremeno konzervisane (npr. sumpor dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim rastvorima za konzerviranje), ali u tom stanju nepodesne za neposrednu potrošnju
ex 2008 93	divlje brusnice ( <i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> ), pripremljene na drugačiji način ili konzervisane, bez obzira da li sadrže li dodati šećer ili druge zaslađivače ili alkohol ili ne, nespomenute niti uključene na drugom mjestu
ex 2008 99	drugo divlje voće roda <i>Vaccinium</i> , drugačije pripremljeno ili konzervirano, bez obzira da li sadrži dodati šećer ili druge zaslađivače ili alkohol ili ne, nespomenuto niti uključeno na drugom mjestu
ex 2009 81	sok od divljih brusnica ( <i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> ), nefermentisan i bez dodatog alkohola, bez obzira da li sadrži dodati šećer ili druge zaslađivače ili ne
ex 2009 89	drugi sokovi od divljeg voća roda <i>Vaccinium</i> , nefermentisani i bez dodatog alkohola, bez obzira da li sadrže dodati šećer ili druge zaslađivače ili ne

**SERTIFIKAT ZA UVOZ U CRNU GORU/IZVOZ IZ CRNE GORE**

ZEMLJA				Službeni sertifikat za EU				
<b>Dio 1. : Podaci o otpremljenoj pošiljci</b>	1.1. Pošiljalac/izvoznik Naziv Adresa Telefon			1.2. Referentni broj sertifikata		1.2.a Referentni broj u sastavu IMSOC		
	1.5. Primaoc/uvoznik Naziv Adresa Poštanski broj Telefon			1.6. Subjekt odgovoran za pošiljku Naziv Adresa Poštanski broj				
	1.7. Zemlja porijekla		oznaka ISO	1.8. Regija porijekla		1.9. Zemlja odredišta		oznaka ISO
	1.11. Mjesto otpreme Naziv Adresa			1.12. Mjesto odredišta Naziv Adresa		1.10.		
	1.13. Mjesto utovara			1.14. Datum i vrijeme otpreme				
	1.15. Prevozno sredstvo Zrakoplov <input type="checkbox"/> Cestovno vozilo <input type="checkbox"/> Identifikacija:		Plovilo <input type="checkbox"/> Željeznički vagon <input type="checkbox"/>	Ostalo <input type="checkbox"/>	1.16. Ulazni granični kontrolni prelaz 1.17. Prateći dokumenti <input type="checkbox"/> Laboratorijska izvještaž Br. Datum izdavanja: <input type="checkbox"/> Ostalo Vrsta Broj			
	1.18. Uvjeti prijevoza Sobna temperatura <input type="checkbox"/>		Rashlađeno <input type="checkbox"/>	Zamrznut <input type="checkbox"/>				
	1.19. Broj kontejnera/broj plombe							
	1.20. Roba je sertifikovana za sljedeće namjene:  Prehrana ljudi <input type="checkbox"/>							
	1.21.			1.22. Za unutrašnje tržište: <input type="checkbox"/>				
1.23. Ukupni broj paketa		1.24. Količina Ukupni broj		Ukupna neto masa (kg)		Ukupna bruto masa (kg)		
1.25. Opis robe Br. Oznaka i naslov KN-a								
Vrsta (znanstveni naziv)				Neto masa		Vrsta pakovanja		
Krajnji potrošač <input type="checkbox"/>		Broj paketa		Broj serije				

**ZEMLJA****Sertifikat za uvoz/unos hrane i hrane za životinje**

<b>II. Podaci o zdravstvenom stanju</b>	II.a Referentni broj sertifikata	II.b Referentni broj u sastavu IMSOC
<p><b>II.1.</b> Ja, niže potpisani, izjavljujem da sam upoznat sa odredbama zakona o bezbjednosti hrane i propisa kojim je uređena higijena hrane i kontrola hrane, zdravlja životinja i bilja i zaštite dobrobiti životinja i potvrđujem sljedeće:</p> <p><b>II.1.1.</b> hrana iz prethodno navedene pošiljke identifikacione oznake ... (navesti identifikacionu oznaku pošiljke u skladu sa propisom kojim su defisane mjere za uvoz i izvoz hrane i hrane za životinje radi praćenje nivoa radioaktivnosti zbog incidenta u nuklearnoj elektrani u Černobilu a posebno:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- njena primarna proizvodnja i prateće djelatnosti definisane Prilogom 1 Dio A propisa kojim je uređena higijena hrane;</li><li>- i, u slučaju bilo koje faze proizvodnje, prerade i distribucije nakon primarne proizvodnje i pratećih djelatnosti:</li><li>- sa njom se postupalo i, prema potrebi, pripremljena je, pakovana i uskladištena na higijenski način u skladu sa zahtjevima iz Priloga 2 propisa kojim je uređena higijena hrane, i</li><li>- potiče iz objekata gdje se sprovode postupci zasnovani na HACCP principima u skladu sa zakonom o bezbjednosti hrane,</li></ul> <p>i</p> <p><b>II.2.</b> Ja, niže potpisani, potvrđujem u skladu s u skladu sa propisom kojim su defisane mjere za uvoz i izvoz hrane i hrane za životinje radi praćenje nivoa radioaktivnosti zbog incidenta u nuklearnoj elektrani u Černobilu, sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- iz prethodno opisane pošiljke uzorci su uzeti dana . (datum) i laboratorijski ispitani dana ... (datum) u ... (naziv laboratorije) metodama ispitivanja cezijuma-137;</li><li>- pojedinosti o metodama laboratorijskog ispitivanja i svi rezultati izvršenih ispitivanja priloženi su i u skladu su sa propisanim maksimalno dozvoljenim nivoima iz člana 3 stav 2 propisa kojim su defisane mjere za uvoz i izvoz hrane i hrane za životinje radi praćenje nivoa radioaktivnosti zbog incidenta u nuklearnoj elektrani u Černobilu.</li></ul> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vidjeti uputstvo za ispunjavanje iz Priloga 4 propisa kojim su defisane mjere za uvoz i izvoz hrane i hrane za životinje radi praćenje nivoa radioaktivnosti zbog incidenta u nuklearnoj elektrani u Černobilu .</li><li>- dio II.: Boja potpisa mora se razlikovati od boje štape. Isto se pravilo primjenjuje na pečate koji nisu reljefni ili je riječ o vodenom žigu.</li></ul>		
<p>Službena lice za sertifikovanje:</p> <p>Ime (velikim slovima): _____ Zvanje i titula: _____</p> <p>Datum: _____ Potpis: _____</p> <p>Pečat _____</p>		

Dio 2. : Sertifikacija

## UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE SERTIFIKATA

### Opšti dio

Za odabir mogućnosti označite krstićem (X) odgovarajuće polje.

Oznaka „ISO” je međunarodna standardna dvoslovnna oznaka zemlje u skladu sa međunarodnom normom ISO 3166 alpha-2 <sup>(1)</sup>.

U poljima I.15., I.18. i I.20. moguće je odabrati samo jednu opciju.

Polja su obavezna, osim ako je drugačije navedeno.

Ako se nakon izdavanja sertifikata promijeni primaoc pošiljke, ulazno granično inspeksijsko mjesto ili podaci o prevozu (prevozno sredstvo i datum), subjekat odgovoran za pošiljku mora o tome obavijesti nadležni organ države ulaska. Zbog takve promjene ne podnosi se zahtjev za zamjenski sertifikat.

Ako je službeni sertifikat podnijet u sistemu IMSOC, primjenjuje se sljedeće:

- unosi ili polja iz dijela I. čine rječnike podataka za elektronsku verziju službenog sertifikata;
- raspored polja u dijelu I. predloga službenog sertifikata njihova veličina i oblik samo su okvirni;
- ako je pečat obavezan, njegov elektronski ekvivalent je elektronski pečat. Takav pečat mora biti u skladu sa propisom kojim se uređuju pravila za izdavanje elektronskog sertifikata.

### Odjeljak I.: Podaci o otpremljenoj pošiljci

Zemlja:	ime zemlje koja izdaje sertifikat.
Rubrika I.1.	Pošiljaoc/izvoznik: ime i adresa (ulica, grad i regija, pokrajina ili zemlja, prema potrebi) fizičko ili pravno lice koje šalje pošiljku i koja se mora nalaziti u zemlji.
Rubrika I.2.	Referentni broj sertifikata: jedinstvena obavezna oznaka koju je dodijelio nadležni organ zemlje u skladu sa sopstvenom klasifikacijom. Ova rubrika obavezna je za sve sertifikate koji nisu podnijeti u sistemu IMSOC.
Rubrika I.2.a	Referentni broj u sistemu IMSOC: jedinstvena referentna oznaka koju sistem automatski dodjeljuje ako je sertifikat registrovan u sistemu IMSOC. Ova rubrika se ne popunjava ako sertifikat nije u sistemu IMSOC.
Rubrika I.3.	Centralni nadležni organ: naziv centralnog nadležnog organa u zemlji koje izdaje sertifikat.
Rubrika I.4.	Lokalni nadležni organ: ime lokalnog organa u zemlji koje izdaje sertifikat, ako je primjenljivo.
Rubrika I.5.	Primaoc/uvoznik: ime i adresa fizičkog ili pravnog lica kojem je pošiljka namijenjena.
Rubrika I.6.	Subjekt odgovoran za pošiljku: ime i adresa odgovornog lica koje je zaduženo za pošiljku kada se prijavljuje na graničnom kontrolnom mjestu i koje daje potrebne izjave nadležnim organima u svojstvu ili u ime uvoznika. Ispunjavanje ovog polja nije obavezno.
Rubrika I.7.	Zemlja porijekla: ime i ISO oznaka zemlje iz koje roba potiče, u kojoj je uzgojena, ubrana ili proizvedena.
Rubrika I.9.	Zemlja odredišta: ime i ISO oznaka zemlje odredišta proizvoda.
Rubrika I.11.	Mjesto otpreme: naziv i adresa gazdinstva ili objekata iz kojih proizvodi potiču. Bilo koja jedinica trgovačkog društva u prehrambenom sektoru. Potrebno je navesti samo objekat koji šalje proizvode. U slučaju trgovine koja uključuje više zemalja (trostrano kretanje) mjesto otpreme je zadnji objekat u izvoznom lancu u zemlji iz kojeg se konačna pošiljka prevozi.
Rubrika I.12.	Mjesto odredišta: ispunjavanje ovog polja nije obavezno. Za stavljanje na tržište: mjesto na koje se proizvodi šalju radi konačnog istovara. Navesti ime, adresu i broj odobrenja gazdinstva ili objekata u mjestu odredišta, ako je primjenljivo.
Rubrika I.14.	Datum i vrijeme otpreme: datum polaska prevoznog sredstva (avion, plovilo, željeznički vagon ili drumsko vozilo).
Rubrika I.15.	Prevozno sredstvo: prevozno sredstvo u kojem roba napušta zemlju otpreme. Način prevoza: avion, plovilo, željeznički vagon, drumsko vozilo ili ostalo. „Ostalo” se odnosi na prevozna sredstva koja nijesu obuhvaćena propisom o zaštiti životinja tokom prevoza i sa prevozom povezanim postupcima. Identifikaciona oznaka prevoznog sredstva: za avione broj leta, za plovila ime broda, za željeznički vagon identifikaciona oznaka voza i broj vagona, za drumski prevoz broj registarskih oznaka i registarski broj prikolice, ako je primjenljivo. U slučaju prevoza trajektom potrebno je navesti i identifikacionu oznaku drumskog vozila, broj registarskih oznaka i registarski broj prikolice ako je primjenljivo, i ime predviđenog trajekta.
Rubrika I.16.	Ulazno granično inspeksijsko mjesto ili kontrolno mjesto: navesti ime graničnog inspeksijskog mjesta i njegovu identifikacionu oznaku dodijeljenu u sistemu IMSOC.
Rubrika I.17.	Prateći dokumenti: Laboratorijski izvještaj: navesti referentni broj i datum izdavanja izvještaja/rezultata laboratorijskog ispitivanja u skladu sa propisom o mjerama za uvoz i izvoz hrane i hrane za životinje radi praćenje nivoa radioaktivnosti zbog incidenta u nuklearnoj elektrani u Černobilu. Ostalo: potrebno navesti vrstu i referentni broj dokumenta ako pošiljku prate drugi dokumenti, kao što je komercijalni dokument (npr: broj avionskog tovarnog lista, broj teretnice ili komercijalni broj voza ili drumskog vozila).
Rubrika I.18.	Uslovi prevoza: kategorija potrebne temperature tokom prevoza proizvoda (sobna, rashlađena, zamrznuta). Moguće je odabrati samo jednu kategoriju.



Rubrika I.19.	<p>Broj kontejnera/broj plombe: odgovarajući brojevi, ako je primjenljivo. Ako se roba prevozi u zatvorenim kontejnerima, navodi se broj kontejnera.</p> <p>Navodi se samo broj službene plombe. Službena plomba je samo ona plomba koja je na kontejner, kamion ili željeznički vagon postavljena pod nadzorom nadležnog organa koji izdaje sertifikat.</p>
Rubrika I.20.	<p>Roba je sertifikovana za sljedeće namjene: navesti predviđenu namjenu proizvoda kako je navedena u odgovarajućem službenom sertifikatu.</p> <p>Ishrana ljudi: odnosi se samo na proizvode namijenjene ishrani ljudi.</p>
Rubrika I.22.	Za unutrašnje tržište: za sve pošiljke namijenjene za stavljanje na tržište.
Rubrika I.23.	Ukupni broj paketa: broj paketa. U slučaju pošiljki u rasutom stanju ovo polje nije obavezno.
Rubrika I.24.	<p>Količina:</p> <p>Ukupna neto masa: definiše se kao masa same robe bez neposrednih kontejnera ili pakovanja.</p> <p>Ukupna bruto masa: ukupna masa u kilogramima. Definiše se kao ukupna masa proizvoda i neposrednih kontejnera i svih njihovih pakovanja, ne uključujući kontejnere i ostalu opremu za prevoz.</p>
Rubrika I.25.	<p>Opis robe: upisati odgovarajuću oznaku Harmonizovanog sistema (oznaka HS) i naziv koji je definisala Svjetska carinska organizacija u skladu sa propisom o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o zajedničkoj carinskoj tarifi. Carinski opis prema potrebi se dopunjuje dodatnim podacima neophodnim za klasifikaciju proizvoda.</p> <p>Navesti vrstu proizvoda, broj paketa, vrstu ambalaže, broj serije, neto masu i krajnjeg potrošača -proizvodi upakovani za -krajnjeg potrošača.</p> <p>Vrsta: naučni naziv ili naziv u skladu sa propisima kojim se uređuje informisanje potrošača o hrane.</p> <p>Vrsta pakovanja: navesti vrstu pakovanja u skladu sa definicijom iz Preporuka br. 21 (4) UN/CEFACT-a (Centar Ujedinjenih naroda za olakšavanje trgovine i elektronsko poslovanje).</p>

## Odjeljak II.: Sertifikovanje

Ovaj dio ispunjava službeno lice za sertifikovanje koju je nadležni organ ovlastio za potpisivanje službenih sertifikata, u skladu sa zakonom .

Rubrika II.	<p>Podaci o zdravstvenom stanju: ovaj dio treba ispuniti u skladu sa propisanim posebnim zdravstvenim zahtjevima za predmetnu vrstu proizvoda utvrđenim i u sporazumima o ekvivalentnosti sa određenim zemljama ili drugim propisima na snazi (i EU propisima), kao što su propisi o sertifikovanju.</p> <p>Ako službeni sertifikat nije podniet u sistemu IMSOC, službeno lice za sertifikovanje mora precrtati i parafirati izjave koje nisu relevantne i na njih staviti pečat ili ih u cjelosti izbrisati iz sertifikata.</p> <p>Ako je službeni sertifikat podniet u sistemu IMSOC, izjave koje nisu relevantne potrebno je precrtati ili ih u cjelosti izbrisati iz sertifikata.</p>
Rubrika II.a	Referentni broj sertifikata: ista referentna oznaka kao u rubrici I.2.
Rubrika II.b	Referentni broj u sistemu IMSOC: ista referentna oznaka kao u rubrici I.2.a. Obavezno samo za službene sertifikate koji se podnose u sistemu IMSOC.
Službeno lice za certificiranje:	Službenik nadležnog organa ovlašten za potpisivanje službenih sertifikata koje izdaje taj nadležni organ: navesti ime velikim štampanim slovima, zvanje i titulu, ako je primjenljivo, identifikacioni broj i pečat nadležnog organa i datum potpisa.

## 169.

Na osnovu člana 100 stav 4 Zakona o vodama („Službeni list RCG“, broj 27/07 i „Službeni list CG“, br. 32/11, 48/15, 52/16 i 84/18), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo je

### **OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE OD ŠTETNOG DEJSTVA VODA ZA VODE OD ZNAČAJA ZA CRNU GORU ZA 2022. GODINU**

Ovaj plan sadrži podatke i mjere potrebne za efikasno sprovođenje zaštite od štetnog dejstva voda, uključujući i mjerodavne vodostaje, kriterijume za proglašenje redovne i vanredne odbrane od poplava, imena rukovodilaca zaštite od štetnog dejstva voda, štabove za zaštitu od štetnog dejstva voda, naziv organa odnosno privrednog društva i drugog pravnog lica koje sprovodi zaštitu od štetnog dejstva voda i sredstva za operativno sprovođenje zaštite.

#### **ŠTAB ZA ZAŠTITU OD ŠTETNOG DEJSTVA VODA ZA VODE OD ZNAČAJA ZA CRNU GORU**

Zaštitu od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Crnu Goru organizuju i sprovode Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprava za vode u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, odnosno Direktoratom za zaštitu i spašavanje, Zavodom za hidrometeorologiju i seizmologiju, Agencijom za zaštitu životne sredine i privrednim društvima ili drugim pravnim licima (u daljem tekstu: pravna lica) kojima se povjeri, odnosno u čijoj je nadležnosti održavanje objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda.

Zaštitom od štetnog dejstva voda, za vode od značaja za Crnu Goru rukovodi štab za zaštitu od štetnog dejstva voda u sastavu:

- 1) Željko Furtula, direktor Direktorata za vodoprivredu - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, glavni rukovodilac zaštite od štetnog dejstva voda;
- 2) Vesna Bajović, v.d. direktorice Uprave za vode, zamjenica glavnog rukovodioca zaštite od štetnog dejstva voda;
- 3) Miodrag Bešović, v.d. direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje - Ministarstvo unutrašnjih poslova, član i Milan Radović, šef Odsjeka za obuku i operativne aktivnosti u Direktoratu za zaštitu i spašavanje - Ministarstvo unutrašnjih poslova, njegov zamjenik;
- 4) Dušica Brnović, v.d. direktorice Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, članica i Golub Čulafić, načelnik Odsjeka za hidrometrijska mjerenja i obradu - Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, njen zamjenik;
- 5) Milan Gazdić, v.d. direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, član i Kasim Agović, samostalni savjetnik za vode I - Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, njegov zamjenik.

Izveštaje o hidrološkoj situaciji, upozorenja i prognoze Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju dostavlja glavnom rukovodiocu zaštite od štetnog dejstva voda.

Naredba o proglašenju i prestanku vanredne odbrane od štetnog dejstva voda dostavlja se:

- Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za vodoprivredu;
- Upravi za vode;
- Ministarstvu unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje;
- Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju;
- Agenciji za zaštitu životne sredine;
- štabovima za zaštitu od štetnog dejstva voda za vode od lokalnog značaja;
- nadležnim organima lokalne samouprave na ugroženom području; i
- nadležnim organima za poslove voda susjednih država, po potrebi i u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorom.

#### **PRAVNA LICA OVLAŠĆENA ZA SPROVOĐENJE ZAŠTITE OD ŠTETNOG DEJSTVA VODA**

Pravna lica ovlašćena za sprovođenje zaštite od štetnog dejstva voda po opštinama su:

##### 1. ANDRIJEVICA

„Komunalno“ D.O.O. - Andrijevica  
V.d. direktora Miodrag Čukić, mob. tel. 067/840-411.

##### 2. BAR

Služba zaštite i spašavanja Opštine Bar  
V.d. komandira službe zaštite i spašavanja Darko Vidaković, tel. 030/313-171;  
D.O.O. „Komunalne djelatnosti“ - Bar  
Direktor Stevo Pejović, tel. 030/311-418;  
D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ - Bar  
Direktor Mladen Đuričić, tel. 030/312-938.

##### 3. BERANE

Grupa za preventivno djelovanje protiv štetnog dejstva voda  
Rukovodilac grupe:  
D.O.O. „Agencija za izgradnju i razvoj Berane“ - Berane  
Direktor Miro Vešović, mob. tel. 068/851-111;  
Članovi grupe su privatna preduzeća, preduzetnici i koncesionari:  
Crna Gora put,  
Nacional Berane - direktor Velimir Đurišić, mob. tel. 068/679-221,

JP „Komunalno“ Berane - v.d. direktora Savo Vučetić, mob. tel. 068/894-999,  
JP „Vodovod i kanalizacija“ - v.d. direktora Vuko Todorović, mob.tel. 068/463-764,  
Inspektor za vode – Dragan Šekularac, mob. tel. 067/253-401.

#### 4. BIJELO POLJE

Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj  
Sekretar Duško Ružić, mob. tel. 069/000-110;  
D.O.O. „Vodovod Bistrica“ - Bijelo Polje  
Izvršni direktor Milan Bulatović, mob. tel. 069/013-061;  
D.O.O. „Komunalno-Lim“ - Bijelo Polje  
Izvršni direktor Radenko Vujošević, mob. tel. 067/776-000;  
Služba zaštite Bijelo Polje  
Komandir službe Milonja Rakonjac, mob. tel. 063/224-000;  
Komunalna policija - Bijelo Polje  
Načelnik Muzafer Badžić, mob.tel. 067/440-431.

#### 5. BUDVA

D.O.O. „Komunalno“ - Budva  
V.d. direktora Predrag Ivanović, tel. 033/451-511, mob. tel. 068/890-900;  
D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ - Budva  
Direktorica Jasna Dokić, tel. 033-452-758, mob. tel. 069-018-934;  
Služba zaštite i spašavanja Opštine Budva  
Komandir Dragan Božović, tel. 033-451-350, mob. tel. 067-615-080.

#### 6. GUSINJE

Opština Gusinje  
Kordinatorator Edon Balidemaj, mob. tel. 069/922-877;  
Sekretarijat za inspeksijske poslove  
Sekretar Šaban Preljvukaj, mob. tel. 069/727-013;  
D.O.O. „Komunalne djelatnosti“ - Gusinje  
Izvršni direktor Demir Bajrović, mob. tel. 068/235-365;  
Služba zaštite i spašavanja  
Kordinatorator Edon Balidemaj, mob. tel. 069/922-877;  
Direkcija za investicije  
Direktor Šemso Jarović, mob. tel. 067/610-320;  
Komunalna policija  
Načelnik Semih Redžepagić, mob. tel. 069-457-027.

#### 7. DANILOVGRAD

D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ - Danilovgrad  
Direktor Predrag Kalezić, tel. 020/811-550, 020/812-720, mob. tel. 069-012-298.

#### 8. ŽABLIJAK

D.O.O. „Komunalno i vodovod“ - Žabljak  
Direktor Radovan Bošković, tel. 052/361-179, mob. tel. 067-267-669.

#### 9. KOLAŠIN

Služba zaštite i spašavanja Opštine Kolašin  
Komandir Željko Darmanović, mob.tel. 068/898-811;  
D.O.O. „Komunalno“ - Kolašin  
Direktor Milivoje Bulatović, mob. tel. 067/077-770.

#### 10. KOTOR

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj  
Samostalni savjetnik I za oblast vodoprivrede, mob.tel. 067-644-174;  
D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ - Kotor  
Kontakt tel. 032/325-214, e-mail: vodovod.kotor@t-com.me;  
D.O.O. „Komunalno Kotor“ - Kotor  
Kontakt tel. 032/325-677, e-mail: direktor@jpkpkotor.com;  
Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora  
Kontakt tel. 032/322-940, e-mail: komunko@t-com.me;  
Služba zaštite i spašavanja Opštine Kotor  
Kontakt tel. 032/325-480, e-mail: vatrogasackotor@t-com.me.

#### 11. MOJKOVAC

D.O.O. „Komunalne usluge - Gradac“ - Mojkovac  
Direktor Predrag Smolović, mob.tel. 067/225-597.

## 12. NIKŠIĆ

Služba zaštite i spašavanja Opštine Nikšić  
Komandir Slavko Tadić, mob. tel. 068/133-099;  
D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ - Nikšić  
Direktor Željko Cicmil, mob. tel. 069/178-120;  
D.O.O. „Komunalno“ - Nikšić  
Direktor Mileta Milatović, mob. tel. 067-458-777;  
EPCG A.D. Nikšić  
Izvršni direktor Nikola Rovčanin, tel. 040-204-105;  
A.D. „Mehanizacija i programat“ - Nikšić  
Direktor Radenko Čvorović, mob. tel. 067-631-530;  
Spasilački klub „Extreme“ - Nikšić  
Predsjednik Zoran Radović, mob. tel. 069-021-799;  
„Gorska služba spašavanja Crne Gore“  
Načelnik Željko Lončović, mob.tel. 067-284-497;  
Sportsko rekreativno društvo „Javorak“ - Nikšić  
Predsjednik Đorđije Vujičić, mob.tel. 068-847-777;  
S.R.K. Nikšić  
Sekretar Vlajko Simović, mob. tel. 069-524-632.

## 13. PETNJICA

D.O.O. „Komunalne djelatnosti“ - Petnjica  
Direktor Mithad Cikotić, mob. tel. 067/841-621.

## 14. PLAV

Opština Plav - Direkcija javnih radova  
V.d. direktora Fuad Feratović, mob. tel. 069/817-488;  
D.O.O. „Komunalne djelatnosti“ - Plav  
Direktor Ervin Tošić, mob. tel. 069/527-311;  
Služba zaštite i spašavanja Opštine Plav  
V.d. načelnika Besim Gutić, mob. Tel. 067/707-443.

## 15. PLUŽINE

D.O.O. „Komunalno Plužine“ – Plužine  
Direktor Radenko Živković, mob. tel. 069/124-024.

## 16. PLJEVLJA

Služba za zaštitu i spašavanje Opštine Pljevlja  
Rukovodilac Goran Čavić, tel. 052-300-084, mob. tel. 063-232-147.

## 17. PODGORICA

D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ - Podgorica  
Rukovoditeljka službe PPOV Natalija Blagojević, mob. tel. 067/610-165;  
Služba zaštite i spašavanja Glavnog grada Podgorica  
Komandir mr Goran Janković, tel. 020/658-151, mob. tel. 067/329-333;  
D.O.O. „Čistoća“ - Podgorica  
Pomoćnica direktora Slobodanka Čabarkapa, mob. tel. 067/315-352;  
Opština u okviru Glavnog grada - Golubovci  
Predsjednica Tanja Stajović, tel. 020/873-290, mob. tel. 069/340-237;  
D.O.O. „Putevi“ - Podgorica  
Izvršni direktor Radenko Bulatović, tel. 020/279-311, mob. tel. 067/809-850;  
Komunalna policija  
Načelnik Miloš Novović, tel. 020/237-861, mob. tel. 069/030-040;  
Komunalna inspekcija  
Pomoćnik načelnika inspekcije Željko Milutinović, mob. tel. 067/284-331.

## 18. ROŽAJE

Služba zaštite i spašavanja - Rožaje  
Komandir Bećir Kalač, mob. tel. 068-299-770;  
D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ - Rožaje  
Direktor Senad Mujević, mob. tel. 069-121-200.

## 19. TIVAT

D.O.O. „Komunalno“ - Tivat  
Direktor Vlado Đukić, mob. tel. 069/026-993;  
D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ - Tivat  
Direktor Alen Krivokapić, tel. 032/671-788, mob. tel. 069/089-141;

„Služba zaštite“ - Tivat  
V.d. komandira Milorad Giljača, mob. tel. 069/370-078;  
„Dobrovoljno vatrogasno društvo“ Krtole - Tivat  
Komandir Milan Vukošić, mob. tel. 069/149-662;  
J.P. „Za upravljanje morskim dobrom Crne Gore“  
Odgovorno lice Aleksandar Brinić, tel. 033-671-321, mob. tel.069/316-158.

#### 20. TUZI

D.O.O. „Komunalije/Komunalet“ - Tuzi  
V.d. izvršnog direktora Nikola Camaj, mob.tel. 069-021-151.

#### 21. ULCINJ

Služba zaštite i spašavanja Opštine Ulcinj  
Načelnik Saubih Mehmeti, mob. tel. 069/084-085;  
D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“  
Službenik Fuad Hadžibeti, mob.tel. 069/023-249;  
Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  
Službenik Mustafa Gorana, mob.tel. 069/065-820.

#### 22. HERCEG NOVI

D.O.O. „Komunalno-stambeno“ - Herceg Novi  
Direktor Boris Seferović, tel. 031/324-999;  
Služba zaštite i spašavanja  
Komandir Zlatko Ćirović, tel. 031/348-014, mob. tel. 067-077-507.

#### 23. CETINJE

D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ - Cetinje  
Direktor Petar Martinović, tel. 041/231-221, mob. tel. 067-040-180;  
Služba zaštite i spašavanja Prijestonice Cetinje  
Komandira Predrag Moštrokol, tel. 041/234-155, mob. tel. 067-539-888.

#### 24. ŠAVNIK

D.O.O. „Komunalne djelatnosti“ - Šavnik  
Kontakt tel. 040/266-030, mob. tel. 067/249-507;  
Služba zaštite i spašavanja Opštine Šavnik  
Mob.tel. 063/208-008.

### **MJERE POTREBNE ZA EFIKASNO SPROVOĐENJE ZAŠTITE, MJERODAVNI VODOSTAJI I KRITERIJUMI ZA PROGLAŠENJE REDOVNE I VANREDNE ODBRANE OD ŠTETNOG DEJSTVA VODA**

Redovna zaštita od štetnog dejstva voda, preduzima se i traje u toku cijele godine obuhvatajući period do nailaska velikih voda.

Vanredna zaštita od štetnog dejstva voda, preduzima se i traje od nailaska velikih voda do prestanka opasnosti od štetnog dejstva voda, kao i u okolnostima kada prognoze Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju predviđaju padavine koje bi mogle da uslove pojavu velikih voda.

Mjere koje se preduzimaju za efikasno sprovođenje zaštite od štetnog dejstva voda obuhvataju:

- izviđanje i osmatranje stanja voda, terena i objekata u zoni poplava;
- regulaciju nivoa vode u hidroakumulacijama do bezbjedne kote;
- plansko plavljenje određenih područja u cilju rasterećenja ugroženog područja radi smanjenja mogućnosti nastanka poplave;
- organizacijsku i materijalnu pripremu svih učesnika u zaštiti;
- uvođenje dežurstva u svim institucijama koje su učesnici sistema zaštite od štetnog dejstva voda u zavisnosti od stepena opasnosti; i
- obezbjeđivanje saradnje sa Koordinacionim timom za upravljanje u vanrednim situacijama, Direktoratom za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova, drugim organima državne uprave, organima lokalne uprave i pravnim licima od značaja za štetno dejstvo voda radi uspješnog odgovora na nastalu situaciju.

Podaci neophodni za proglašavanje određenih stepena opasnosti od poplava, definisanih u Opštem planu zaštite od štetnog dejstva voda, za vode od značaja za Crnu Goru, za period od 2017. do 2022. godine („Službeni list CG“, broj 17/17) - kota nule vodomjera (kota „0“) i maksimalni zabilježeni vodostaj (Hmax) na mjerodavnim hidrološkim stanicama, po vodotocima i slivovima dati su u sljedećim tabelama:

#### **JADRANSKI SLIV**

Red.br.	Hidrološka stanica	Vodotok/jezero	Hmax (cm)	Datum	H min (cm)	Datum	Kota „0“ (mnm)
1.	Plavnica	Skadarsko jezero	588	04.12.2010	-2	18.09.1952	4,56
2.	Ckla	Skadarsko jezero	569	04.12.2010	-20	07.09.1952	4,86
3.	Brodaska njiva	Rijeka Crnojevića	288	02.12.2010	-1	26.08.1992	8,32
4.	Fraskanjel	Bojana	636	04.12.2010	14	16.09.1964	-0,07

5.	Međuriječje	Mrtvica	420	15.12.1952	-6	13.09.1962	187,51
6.	Pernica	Morača	554	01.12.2010	19	27.07.1975	178,72
7.	Zlatica	Morača	1032	01.12.2010	0	25.09.1985	53,30
8.	Podgorica	Morača	1226	17.11.1979	-12	25.10.2018	24,60
9.	Podgorica	Ribnica	298	20.12.1998	0	-	32,53
10.	Trgaj	Cijevna	435	24.10.1974		-	92,35
11.	Gornje polje	Sušica	154	27.04.1979	2	15.08.2000	628,34
12.	Glušje	Gračanica	104	14.11.2019	0	-	-
13.	Nikšić	Bistrica	276	04.11.2019	0	-	-
14.	Duklov most	Zeta	243	18.10.1992	4	30.09.1991	615,20
15.	Rošča	Zeta	284	13.11.2019	-10	30.10.2021	33,30
16.	Danilovgrad	Zeta	1295	29.12.2000	58	19.10.2011	-
17.	Vraničke njive	Zeta	707	06.11.2019	24	28.10.2019	-
18.	Zaslap	Zaslapnica	64	13.11.2019	17	22.10.2019	-

#### DUNAVSKI SLIV

Red.br.	Hidrološka stanica	Vodotok/jezero	Hmax (cm)	Datum	H min (cm)	Datum	Kota „0“ (mnm)
1.	Crna poljana	Tara	344	07.10.1992	8	29.07.2006	965,80
2.	Trebaljevo	Tara	497	18.10.1992	-5	21.08.2013	894,08
3.	Mojkovac	Tara	257	11.02.2021	36	15.09.2019	-
4.	Đurđevića Tara	Tara	656	18.11.1992	13	02.10.1975	618,24
5.	Brštanovica	Tara	294	23.12.2019	30	05.10.2021	-
6.	Donje Vusanje	Grlja	191	10.11.2010	-1	01.08.2016	960,00
7.	Gusinje	Grnčar	220	22.12.2019	-22	15.09.2020	918,00
8.	Plav	Lim	292	17.11.1979	10	10.09.2012	906,58
9.	Andrijeвица	Lim	215	11.02.2021	23	01.11.2021	744,39
10.	Andrijeвица	Zlorečica	250	27.12.1995	3	24.09.2010	742,00
11.	Berane	Lim	510	17.12.1999	14	30.08.1966	658,05
12.	Ravna Rijeka	Ljuboviđa	311	26.11.2009	6	04.09.2009	582,00
13.	Bijelo Polje	Lim	455	16.12.1952	-16	25.08.2000	559,67
14.	Gubavač	Bjelopoljska Bistrica	265	20.11.1979	-2	21.10.2000	545,00
15.	Dobrakovo	Lim	612	17.11.1979	0	23.08.1974	530,43
16.	Rožaje	Ibar	177	08.11.2016	4	26.09.1987	1035,49
17.	Bać	Ibar	258	23.02.2017	-11	20.10.2018	920,60
18.	Timar	Bukovica	194	01.12.2010	-2	17.09.2015	1065,00
19.	Gornja Bijela	Bijela	194	01.12.2010	9	31.08.2012	1050,00
20.	Šavnik	Pridvorica	218	20.11.2018		-	-
21.	Duži	Komarnica	696	19.11.1985	32	07.09.2003	760,00
22.	Ćirovići	Čehotina	236	17.11.1979	16	11.06.2000	864,00
23.	Pljevlja	Čehotina	262	17.11.1979	11	22.07.2001	754,99
24.	Zabrđe	Vezišnica	252	18.12.2008	13	06.10.2011	770,00
25.	Gradac	Čehotina	572	18.11.1979	30	21.10.1193	665,00

#### SREDSTVA ZA OPERATIVNO SPROVOĐENJE ZAŠTITE OD ŠTETNOG DEJSTVA VODA

Finansijska sredstva za operativno sprovođenje zaštite od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Crnu Goru obezbjeđuju se u skladu sa Programom korišćenja sredstava za poslove upravljanja vodama, koji u skladu sa Zakonom o finansiranju upravljanja vodama („Službeni list CG“, br. 65/08 i 82/20) donosi Vlada Crne Gore.

Ovaj plan objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-319/21-14086/4  
Podgorica, 17. decembra 2021. godine

Ministar,  
**Aleksandar Stijević, s.r.**

**170.**

Na osnovu člana 32 stav 2 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 57 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. februara 2022. godine, donijela

**R J E Š E N j E**  
**O POSTAVLJENJU GENERALNE DIREKTORICE**  
**DIREKTORATA ZA RURALNI RAZVOJ U**  
**MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE,**  
**ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE**

Za generalnu direktoricu Direktorata za ruralni razvoj u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede postavlja se Andrijana Rakočević, spec. sci zaštite bilja, dosadašnja vršiteljka dužnosti generalne direktorice ovog direktorata.

Broj: 04-285/2

Podgorica, 2. februara 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**171.**

Na osnovu člana 44 stav 1, a u vezi sa članom 22 stav 1 tačka 1 Zakona o kulturi („Službeni list CG“, broj 49/08, 16/11, 40/11 i 38/12), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. februara 2022. godine, donijela

**R J E Š E N J E**  
**O RAZRJEŠENJU PREDsjedNIKA I ČLANA SAVJETA JAVNE USTANOVE**  
**MUZIČKI CENTAR CRNE GORE**

Razrješavaju se predsjednik i član Savjeta Javne ustanove Muzički centar Crne Gore, prije isteka mandata, zbog podnošenja ostavke, i to:

- 3) Vujadin Krivokapić, vanredni profesor Muzičke akademije, predsjednik i
- 4) dr Srđan Bulatović, profesor gitare i kompozitor, član.

Broj: 04-276/2

Podgorica, 2. februara 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.



**172.**

Na osnovu člana 44 stav 1 Zakona o kulturi („Službeni list CG“, broj 49/08, 16/11, 40/11 i 38/12), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. februara 2022. godine, donijela

**R J E Š E N j E**  
**O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANICE SAVJETA JAVNE USTANOVE**  
**MUZIČKI CENTAR CRNE GORE**

Imenuju se predsjednik i članica Savjeta Javne ustanove Muzički centar Crne Gore, i to:

- 1) Vili Ferdinandi, magistar violine i kamernе muzike, predsjednik i
- 2) Vida Belević, magistar umjetnosti, članica.

Broj: 04-277/2

Podgorica, 2. februara 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**173.**

Na osnovu člana 107 stav 1, a u vezi sa članom 97 stav 1 tačka 2 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17, 59/21 i 145/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. februara 2022. godine, donijela

**R J E Š E N j E**  
**O RAZRJEŠENJU ČLANICE UPRAVNOG ODBORA**  
**JU DOM STARIH „GRABOVAC” RISAN**

Razrješava se dužnosti članica Upravnog odbora JU Dom starih „Grabovac“ Risan Ivana Bošković, predstavnicu osnivača, prije isteka mandata.

Broj: 04-329/2

Podgorica, 2. februara 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**174.**

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16,1/17, 31/17, 42/17, 50/17, 59/21 i 145/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. februara 2022. godine, donijela

**R J E Š E N j E**  
**O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG ODBORA**  
**JU DOM STARIH „GRABOVAC“ RISAN**

Za članicu Upravnog odbora JU Dom starih „Grabovac“ Risan imenuje se Mirjana Pajković, predstavnica osnivača.

Broj: 04-329/3

Podgorica, 2. februara 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**175.**

Na osnovu člana 44 stav 1 Zakona o kulturi („Službeni list CG“, br. 49/08, 16/11, 40/11 i 38/12) i člana 6 st. 4 i 5 Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina („Službeni list CG“, broj 60/17), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. februara 2022. godine, donijela

**R J E Š E N j E**  
**O RAZRJEŠENJU SAVJETA CENTRA ZA OČUVANJE I RAZVOJ KULTURE**  
**MANJINA CRNE GORE**

Razrješava se Savjet Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore, zbog isteka vremena na koji je Savjet imenovan, u sastavu:

- Fikret Ljuljanović, predsjednik,
- Tripo Matijević, član,
- Admir Nikaj, član,
- Safet Kojić, član i
- Izedina Adžović Škrijelj, članica.

Broj: 04-324/2

Podgorica, 2. februara 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**176.**

Na osnovu člana 44 stav 1 Zakona o kulturi („Službeni list CG“, br. 49/08, 16/11, 40/11 i 38/12) i člana 6 stav 4 Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina („Službeni list CG“, broj 60/17), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. februara 2022. godine, donijela

**R J E Š E N j E**  
**O IMENOVANJU SAVJETA JAVNE USTANOVE CENTAR ZA OČUVANJE I**  
**RAZVOJ KULTURE MANJINA**  
**CRNE GORE**

Imenuje se Savjet Javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore, u sastavu:

- Sandra Jovanović, dipl. muzički pedagog, predsjednica,
- Ilma Haverić, dipl. ekonomista, članica,
- Danijela Srdanović, profesor srpskog jezika i književnosti, članica,
- Enver Muratović, književnik, član i
- Eldar Lakota, Spec. audiovizuelne produkcije, predstavnik zaposlenih u Centru, član.

Broj: 04-321/2

Podgorica, 2. februara 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**177.**

Na osnovu člana 32 stav 2 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 57 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. februara 2022. godine, donijela

**R J E Š E N j E**  
**O POSTAVLJENJU GENERALNE DIREKTORICE**  
**DIREKTORATA ZA LJUDSKA PRAVA U MINISTARSTVU PRAVDE, LJUDSKIH**  
**I MANJINSKIH PRAVA**

Za generalnu direktoricu Direktorata za ljudska prava u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava postavlja se Mirjana Vlahović Andrijašević, diplomirana pravica.

Broj: 04-366/2

Podgorica, 2. februara 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**178.**

Na osnovu člana 32 stav 2 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 57 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. februara 2022. godine, donijela

**R J E Š E N j E**  
**O POSTAVLJENJU GENERALNOG DIREKTORA**  
**DIREKTORATA ZA SARADNJU SA VJERSKIM**  
**ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE,**  
**LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA**

Za generalnog direktora Direktorata za saradnju sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava postavlja se Dragan Radović, diplomirani pravnik, dosadašnji vršilac dužnosti generalnog direktora ovog direktorata.

Broj: 04-365/2

Podgorica, 2. februara 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**179.**

Na osnovu člana 32 stav 2 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 57 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. februara 2022. godine, donijela

**R J E Š E N j E**  
**O POSTAVLJENJU GENERALNE DIREKTORICE**  
**DIREKTORATA ZA ZAŠTITU I JEDNAKOST LICA SA INVALIDITETOM U**  
**MINISTARSTVU PRAVDE, LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA**

Za generalnu direktoricu Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava postavlja se Aleksandra Popović, diplomirana pravica, dosadašnja vršiteljka dužnosti generalne direktorice ovog direktorata.

Broj: 04-364/2

Podgorica, 2. februara 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.



**180.**

Na osnovu člana 32 stav 2 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 57 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. februara 2022. godine, donijela

**R J E Š E N j E**  
**O POSTAVLJENJU GENERALNOG DIREKTORA**  
**DIREKTORATA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU U MINISTARSTVU PRAVDE,**  
**LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA**

Za generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava postavlja se Sreten Jakić, Spec. sci pravnih nauka - međunarodno pravni smjer.

Broj: 04-367/2

Podgorica, 2. februara 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**181.**

Na osnovu člana 32 stav 2 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 57 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. februara 2022. godine, donijela

**R J E Š E N j E**  
**O POSTAVLJENJU GENERALNOG DIREKTORA DIREKTORATA ZA**  
**PRAVOSUĐE U MINISTARSTVU PRAVDE, LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA**

Za generalnog direktora Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava postavlja se mr Momir Jauković, Spec. sci pravnih nauka, dosadašnji vršilac dužnosti generalnog direktora ovog direktorata.

Broj: 04-369/2

Podgorica, 2. februara 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**182.**

Na osnovu člana 31 stav 3 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 57 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. februara 2022. godine, donijela

**R J E Š E N j E**  
**O POSTAVLJENJU SEKRETARKE MINISTARSTVA PRAVDE, LJUDSKIH I**  
**MANJINSKIH PRAVA**

Za sekretarku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava postavlja se Andrijana Medojević, diplomirana pravica, dosadašnja vršiteljka dužnosti sekretarke ovog ministarstva.

Broj: 04-370/2

Podgorica, 2. februara 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**183.**

Na osnovu člana 141 stav 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. februara 2022. godine, donijela

**R J E Š E N j E**  
**O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA ŽALBE**

Za članove Komisije za žalbe imenuju se:

- Đorđe Radulović, diplomirani pravnik,
- Edina Bulić, diplomirana pravica,
- Marina Petrić, diplomirana pravica i
- Enisa Birno, diplomirana pravica.

Broj: 04-323/2

Podgorica, 2. februara 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**184.**

Na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, br. 78/18 i 70/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. februara 2022. godine, donijela

**R J E Š E N j E**  
**O RAZRJEŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U**  
**MINISTARSTVU EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA**

Razrješava se mr Aleksandar Ašanin dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, na lični zahtjev.

Broj: 04-377/2

Podgorica, 2. februara 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**185.**

Na osnovu člana 15 stav 7 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG“, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. februara 2022. godine, donijela

**R J E Š E N j E**  
**O RAZRJEŠENJU SAVJETNICE ZAMJENIKA GLAVNOG PREGOVARAČA -**  
**NACIONALNOG IPA KOORDINATORA**

Razrješava se Irena Bošković dužnosti savjetnice zamjenika glavnog pregovarača – Nacionalnog IPA koordinatora.

Broj: 04-155/2

Podgorica, 2. februara 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**186.**

Na osnovu člana 15 stav 7 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG“, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. februara 2022. godine, donijela

**R J E Š E N j E**  
**O IMENOVANJU SAVJETNICE GLAVNOG PREGOVARAČA**

Za savjetnicu glavnog pregovarača - rukovoditeljku Sektora za evropske fondove u Kancelariji za evropske integracije imenuje se Irena Bošković, dosadašnja savjetnica zamjenika glavnog pregovarača - Nacionalnog IPA koordinatora.

Broj: 04-156/2

Podgorica, 2. februara 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**187.**

Na osnovu člana 15 stav 2 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG“, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 2. februara 2022. godine, donijela

**R J E Š E N j E**  
**O IMENOVANJU SAVJETNICE PREDsjedNIKA**  
**VLADE CRNE GORE**

Za savjetnicu predsjednika Vlade Crne Gore imenuje se Svetlana Vukčević, magistar političkih nauka.

Broj: 04-355/2

Podgorica, 2. februara 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.



**188.**

Po izvršenom sravnjenju sa izvornim tekstom, utvrđeno je da su se u tekstu Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica („Službeni list Crne Gore”, br. 139/21 od 29.01.2022. godine), potkrale dvije greške, pa se daje

**ISPRAVKA**  
**PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O FORMI**  
**OBRAZACA FINANSIJSKIH ISKAZA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA I DRUGA**  
**PRAVNA LICA**

U Prilogu 2: ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA, na poziciji 259, umjesto

„VIII. NETO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (249-258)”

treba da glasi:

„VIII. NETO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (249+258)”

U Prilogu 2a ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/konsolidovani, na poziciji 259, umjesto

„VIII. NETO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (249-258)”

treba da glasi:

„VIII. NETO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (249+258)”.

Broj: 12/22

Podgorica, 28.01.2022. godine

Generalni sekretar  
**Anastasija Boljević, s.r.**